



## Mòstra / Exposition

**1800-2000**

**Des prêtres patoisants aux écrivains contemporains :  
200 ans de création littéraire occitane en Limousin**

**Descriptiu per paneu / Descriptif par panneau**

### Première partie

#### **Littérature occitane contemporaine en Limousin**

##### **Panneau 1 :**

- Carte de la zone dialectale limousine (Limousin et nord-Périgord) et situation géographique des auteurs présentés
- Comment lire l'occitan du Limousin

##### **Panneau 2 :**

- Présentation succincte des auteurs de la période précédente (Paul-Louis GRENIER, Jean MOUZAT, etc...)
- Roger TENEZE : *Scherzò* (Scherzo)
- Présentation du courant littéraire contemporain

##### **Panneau 3 :**

- Carte des langues de l'Europe occidentale et méridionale

##### **Panneau 4 :** La poésie

Deux auteurs creusois :

- Amédée CARRIAT : *Lo fuec movent dançava...* (Le feu mouvant dansait...)
- Jaume CHAUVIN : *Los dalhaires passan...* (Les faucheurs passent...)

## **Panneau 5** : La poésie

- Domenica DECAMPS : *Poemas de las lunas essencialas* (Poèmes des lunes essentielles)
- Micheu-Francès LAVAUUR : *Aubiat 2 ; Fred jos l'ala* (Froid sous l'aile)

## **Panneau 6** : Entre la poésie et la prose

- Joan-Glaudi ROLET : *Flors jugairitz* (Fleurs joueuses)
- Bernat COMBI : *Los chants de Bada Luna* (Les chants du Bêta)

## **Panneau 7 et panneau 8** : La nouvelle

(genre littéraire par excellence de tous les auteurs limousins)

- Jan GANHAIRE : *Lo Libre dau Reirlutz* (Le livre de l'Ombre)
- Domenica DECAMPS : *La Font* (La Fontaine)
- Jan DAU MELHAU : *La legenda dau chastenh* (La légende du châtaignier)
- Rolland BERLAND : *Solelhs gris* (Soleils gris)
- Joan-Glaudi ROLET : *Païs de chambas en l'aer* (Pays de jambes en l'air)
- Jaume CHAUVIN : *Pantaisadas* (Rêveries)
- Peire LALLET : *L'Aubre Solet* (L'Arbre Seul)
- Ives LAVALADA : *Folhum de quatre sasons* (Feuillage de quatre saisons)

## **Panneau 9** : Queu païs (ce pays)

- Peire LALLET : *L'Aubre Solet* (L'arbre Seul)
- Gisela CHRETIEN : *Un paisan lemosin dins las annadas 50* (Un paysan limousin dans les années 50)
- Marcela DELPASTRE : *Saumes Pagans : Queu païs* (Psaumes Païens : Ce pays)

## **Panneau 10** : Le roman

- Roland BERLAND : *Los jorns telhòu* (Les jours tilleul)
- Jan GANHAIRE : *Lo darrier daus Lobaterras* (Le dernier des Loubaterres)

## **Panneau 11** : Les auteurs majeurs

- Micheu CHAPDUELH : *La segonda luna* (La seconde lune)  
*Un temps per viure* (Un temps pour vivre)

## **Panneau 12** : Les auteurs majeurs

- Jan DAU MELHAU : *Saumes per 'na sauma* (Psaumes pour une bourrique)  
*Obras completas* (Œuvres complètes)  
*Lemosin chanta* (Limousin chante)

## **Panneaux 13, 14 et 15 :** Les auteurs majeurs

- Marcela DELPASTRE : *Las vias priondas de la memòria* (Les chemins creux de la mémoire)

*Saumes Pagans* (Psaumes Païens)

*Lo sang de las peiras* (Le sang des pierres)

*L'òrt jos la luna* (Le jardin sous la lune)

*Paraulas per questa terra* (Paroles pour cette terre)

*Lo cocotin de l'argfuelh* (La petite baie du houx)